

SECRET SAMBA

Coreògraf: Adrian Churm (Maig 2018)

Temps: 40 Parets: 4

Música: "Choke" by Sheppard

Nivell: Iniciat



[1-8] FORWARD, ¼ TURN RIGHT, SAILOR STEP, STEP ACROSS, ¼ TURN LEFT, COASTER STEP

- 1 – 2 Pas PD endavant, girem ¼ a la dreta fent un pas PE a l'esquerra
- 3&4 Pas PD per darrere del PE, pas PE a l'esquerra, pas PD a la dreta
- 5 – 6 Pas PE per davant del PD (preparant-nos per girar a l'esquerra), girem ¼ a l'esquerra fent un pas enrere amb el PD
- 7&8 Pas PE enrere, pas PD al costat del PE, pas PE endavant [12]

[9-16] SAMBA STEP (BOTAFOGO), FRONT SIDE, BEHIND & TOUCH SWITCHES

- 1&2 Pas PD endavant, *rock* PE a l'esquerra, tornem el pes al PD
- 3 – 4 Pas PE per davant del PD, pas PD a la dreta
- 5&6 Pas PE per darrere del PD, pas PD a la dreta, toc amb la punta del PE a l'esquerra
- &7&8 Pas PE al costat del PD, toc amb el PD per davant del PE, toc amb el PE a l'esquerra

[17-24] CLOSE, ACROSS, SIDE, VOLTAS ¾ TURN LEFT

- &1 – 2 Pas PE al costat del PD, pas PD per davant del PE, pas PE a l'esquerra
- 3&4 Pas PD per darrere del PE, pas PE a l'esquerra, pas PD a la dreta
- 5& Girem 1/8 a l'esquerra creuant el PE per davant del PD, girem 1/8 a l'esquerra fent un pas amb el PD a la dreta (una mica enrere)
- 6& Girem 1/8 a l'esquerra creuant el PE per davant del PD, girem 1/8 a l'esquerra fent un pas amb el PD a la dreta (una mica enrere)
- 7& Girem 1/8 a l'esquerra creuant el PE per davant del PD, girem 1/8 a l'esquerra fent un pas amb el PD a la dreta (una mica enrere)
- 8 Pas petit PE endavant [3]

[25-32] MAMBO FORWARD, MAMBO BACK, CROSS ROCK, FULL TRIPLE TURN RIGHT

- 1&2 *Rock* PD endavant, tornem el pes al PE, pas petit PD enrere
- 3&4 *Rock* PE enrere, tornem el pes al PD, pas petit PE endavant
- 5 – 6 *Rock* PD per davant del PE, tornem el pes al PE (preparant-nos per girar a la dreta)
- 7&8 Volta sencera al lloc cap a la dreta PD-PE-PD (o sense volta, triple al lloc) [3]

[33-40] ROCK, RECOVER, COASTER STEP, V STEPS, BACK CLOSE, BACK CLOSE

- 1 – 2 *Rock* PE endavant, tornem el pes al PD
- 3&4 Pas PE enrere, pas PD al costat del PE, pas PE endavant
- 5 – 6 Pas PD endavant a la diagonal (cop de malucs a la dreta), pas PE endavant a la diagonal (cop de malucs a l'esquerra)
- &7&8 Pas petit PD enrere, pas PE al costat del PD, pas petit PD enrere, pas PE al costat del PD

Restart a la 4ª paret després del temps 8 de la 3ª secció mirant a les 12:00

El ball s'acaba a la 8ª paret després de la 3ª secció mirant a les 12:00. Fem un pas amb el PD endavant per acabar.